

Odluka o imenovanju međunarodnog sudije i tužioca u Sud Bosne i Hercegovine i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

Koristeći se ovlaštenjima koja su Visokom predstavniku data u članu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik “pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u vezi sa implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi sa tumačenjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu sa gore navedenim “donošenjem obavezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema tački (c) stava XI.2) “mjere kojima se obezbjeđuje implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Obzirom na stav 12. 1 Deklaracije Vijeća za implementaciju mira sa sastanka održanog u Madridu 15. i 16. decembra 1998. godine u kojem je jasno rečeno da Vijeće smatra da je uspostava

vladavine zakona, u koju građani imaju povjerenja, preduvjet za trajni mir te za samodrživu ekonomiju koja može da privuče i zadrži i strane i domaće ulagače;

Obzirom ina stav 3. Aneksa II (Vladavina zakona i ljudska prava) pomenute Deklaracije prema kojemu je uspostava sudskih institucija na državnom nivou, čime bi se zadovoljila potreba data u Ustavu a koje bi se bavile krivičnim djelima koja su počinili zvaničnici Bosne i Hercegovine u toku obavljanja službene dužnosti kao i upravnim i izbornim pitanjima, osnovni preduslov za uspostavu vladavine zakona u Bosni i Hercegovini;

Pozivajući se na Deklaraciju Vijeća za provedbu mira, sa sastanka u Briselu 23. i 24. maja 2000. godine, i njenim aneksima, u skladu sa kojima je usvajanje Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine predviđeno do septembra 2000. godine;

Imajući na umu ponovo osnaženu strategiju reforme pravosuđa u cilju jačanja napora za uspostavu vladavine zakona u Bosni i Hercegovini iz 2002/2003 godine koju je podržao Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira na sastanku održanom 28. februara 2002. godine konstatujući je da je pomenuta strategija osmišljena u cilju odgovora na pozive upućene od strane vlasti u Bosni i Hercegovini koje traže jači angažman međunarodne zajednice po pitanju privrednog kriminala, korupcije i problema sa kojima se suočava pravosudni sistem;

Konstatirajući takođe i činjenicu da je u kominikeu izdatom u Sarajevu 31. jula 2002. godine Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira naveo kako Odbor pozdravlja osnivanje Posebnih vijeća i podržava prijedlog Visokog predstavnika da u sastav Suda Bosne i Hercegovine i Tužilaštva Bosne i Hercegovine uključi domaće i međunarodne sudije i tužioce kroz Posebno vijeće/odjel za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju;

Imajući na umu da kriminalne aktivnosti i dalje ugrožavaju ekonomska, fiskalna, tržišna i druga socijalna prava i

interese građana Bosne i Hercegovine, te da će osnivanje Posebnih vijeća za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju u sklopu pomenutog Suda Bosne i Hercegovine i Posebnog odjela Tužilaštva Bosne i Hercegovine unaprijediti odlučnu i efikasnu borbu protiv kriminala u Bosni i Hercegovini;

Uvjeren u vitalni značaj koji za Bosnu i Hercegovinu ima nastojanje da se ojača i slijedi vladavina prava kako bi se stvorila osnova za privredni rast i strane investicije;

Imajući stoga na umu kako hitnost tako i potrebu da se uspostave posebna vijeća i Posebni odjel za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju pri Sudu Bosne i Hercegovine i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, te da se imenuju međunarodne sudije i tužioci u Sud Bosne i Hercegovine i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, te iz svih gore navedenih razloga,

Visoki predstavnik ovim donosi slijedeću

ODLUKU

o imenovanju međunarodnog sudije i tužioca u Sud Bosne i Hercegovine i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

1. U skladu sa članom 65. stav 1., te odgovarajućim izmjenama i dopunama, Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", 29/00, 24/02, 3/03), slijedeća osoba se ovim imenuje za međunarodnog sudiju u Posebnim vijećima za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju u sklopu i Krivičnog odjela i Apelacionog odjela Suda Bosne i Hercegovine

G. Guy Van Craen

2. U skladu sa članom 18a., te odgovarajućim izmjenama i dopunama, Zakona o Tužilaštvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", 24/02, 3/03) slijedeća osoba se

ovim imenuje za međunarodnog tužioca u Posebnom odjelu za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju u sklopu Tužilaštva Bosne i Hercegovine

G. Jonathan Ratel

3. Međunarodne sudije i tužioci imenuju se na početni period od dvije godine, i mogu biti ponovo imenovani na maksimalno još četiri godine. U slučaju podnošenja ostavke ili spriječenosti međunarodnog sudije ili tužioca da na svom položaju ostane do isteka mandata, Visoki predstavnik imenuje neko drugo lice koje će na toj poziciji ostati do kraja tog mandata.

4. Sva imenovanja obavljena u skladu sa ovom Odlukom stupaju na snagu na dan donošenja Odluke.

5. Ova Odluka stupa na snagu odmah i bez odlaganja se objavljuje u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine.

Sarajevo, 19. mart 2003

*Visoki predstavnik
Paddy Ashdown*